ބީލަމާއި ގުޅޭ ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ނައިފަރު ކައުންސިލަށް 1050 ޕްލާސްޓިކް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)327-A/327/2024/139

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 18 ޖުލައި 2024

ފުރުޞަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 28 ޖުލައި 2024

ސެކްޝަން 1

ބިޑް ޝީޓް

ރިފަރެންސް ނަންބަރު	ބިޑާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް
1.1	މަސައްކަތުގެ ނަން: ނައިފަރު ކައުންސިލަށް 1050 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން ފަރާތެއް ހޯދުން އިއުލާން ނަންބަރު: **(IUL)327-A/327/2024/139** އިއުލާން ކުރި ތާރީޚު: 18 ޖުލައި 2024
2.3	2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިބިޑަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ އިތުރު ފަރާތްތައް: -
8.1	ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އަދި ބިޑް ގަތުމުން ލިބޭ ރިސީޓް މެއިލް ކުރައްވާށި procurement@naifaru.gov.mv ބިޑް ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 7705700335001 (1370 ރުފިޔާއި 1) އެކައުންޓަށް 100.00 ރުފިޔާ ޖަމާކޮށް 7247788 އަށް ސްލިޕް ވައިބަރ ކުރުމުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ރަސީދު ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދޭނެއެވެ. ސްލިޕްކޮޕީ ވައިބަރ އިން ފޮނުވާއިރު ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާން ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ވިޔަފާރި އެއްސަލަ ވިޔަފާރީގެ ނަން، އެޑްރެސް ފަރުދެއް ނަމަ ފުރިހަމަ ނަން، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފޯނުނަންބަރު) ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްލިޕްކޮޕީ procurement@naifaru.gov.mv އީމެއިލް އަށް ފޮނުއްވާ info@naifaru.gov.mv އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ. މުއްދަތު: 28 ޖުލައި 2024 (10:00) އަށް
9.2	މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އެޑްރެސް: ނަން: މޫސާ ހަމީލް މަޤާމް: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮފީސް: ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޯނު ނަންބަރު: 6620199 އީމެއިލް އެޑްރެސް: moosa.hameel@naifaru.gov.mv އީމެއިލް އަށް ފޮނުއްވާ info@naifaru.gov.mv އަދި procurement@naifaru.gov.mv އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ. (މެއިލްކުރެއްވުމަށްފަހު އިދާރާއަށް މެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މެއިލް ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ).
13.1	އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ސެކްޝަން 4 ގައިވާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޖެހޭގޮތަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް

14	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: -
18.1	ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ތަން: ފެހިއަޅުގެ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް ތާރީޚް: **28 މެއި 2024** ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: **13:00**
20.1	ބީލަން ހުޅުވުން ތަން: ފެހިއަޅުގެ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް ތާރީޚް: **28 މެއި 2024** ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: **13:00**
24.1	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1	500,000 (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ އަގު މަތިނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 5,000/- (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ
28.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހެވެ.
30.1	ޕާރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 10% (ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގުގެ)
36.1	ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: ފެހިއަޅުގެ ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު

(ހ) އާންމު މައުލޫމާތު

1. ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު

1.1. މި ބީލަމަކީ ނައިފަރު ކައުންސިލަށް 1050 ޕްލާސްޓިކް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ.

2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

2.1. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.1.1 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް.

2.1.2 ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

2.1.3 ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

2.1.4 ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2004 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް

2.2. މިމާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

3. ބީލަން އޮންނަންވާނެގޮތާއި ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން

3.1. ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު ކުރެވިފައެވެ.

3.2. ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް ފަރަ) ބައިޖު ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔުމަކީ ކިޔަން އެނގޭ ގޮތެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ހައްދަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ

ބަޔޮޑޭޓާއްގައި ފޯން އޮޅި ކިޔަވައި ބަޔޮޑޭޓާގެ ތެރެއިން ކިޔަވާ ފަރާ ބަޔޮޑޭޓާކަން އަންގައިދޭ ތަރުތީބުން ބަޔޮޑާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

3.3. 3.3.1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ދޫކުރާ ޖޮބްލެޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ލެޓަރ އޮފް އޮތޯރިޓީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ލެޓަރ އޮފް އޮތޯރިޓީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.2 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ލެޓަރ އޮފް އޮތޯރިޓީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.4 ފަރުދީ މުއައްސަސާތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތަކުން ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ލެޓަރ އޮފް އޮތޯރިޓީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބިޑުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

4. ހުށަހެޅުން ބިޑުގެ އަގުތައް

4.1. ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބިޑެވެ. އެއް ބިޑަށްވުރެ ގިނަ ބިޑު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބިޑެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

5. ބިޑު ވެލިޑިޓީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު

5.1. ބިޑު ވެލިޑިޓީކުރުމުގައި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚާ އަންގާއިރު ހަމަޔަށް ކުރިން ކަނޑައެޅި ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ބިޑަށް ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ބިޑުތަކުން ޖެހޭނެ ކަނޑައެޅިފައި ނުހުންނާނެއެވެ.

6. އެހެނިހެން އުސޫލުތައް

6.1. ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މިއިޢުލާނުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ގެންގުޅުމަށް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނު 1.02ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮސްޓް ރިޑަކްޝަން" ނުވަތަ "ކޮސްޓް އެސްޓިމޭޓް" ކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދަ ގޮތުގެ ދުވަސް) އަޅުގަނޑުމެން ވަނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހާލަތެއްގައި އެކަން އަނިޔާއަށްވާނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބިޑު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް

7. ބީލަމުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

7.1. ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެޑެންޑަމްސްތަކެވެ.

7.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން - 1)

7.1.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން - 2)

7.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ޚާއްޞަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން - 3)

7.1.4 މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން - 4)

7.1.5 ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން-5)

8. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

8.1. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

8.2. ބީލަން ހުށަހަޅާނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

9. ބީލާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

9.1. މި ބީލާއާ ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބާއްވާނަމަ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނަ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

9.2. ބީލާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ.

9.3. މި ބީލަން ކުރިއަށްދިއުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.

10. ބީލަން ބަދަލު ގެނައުން

10.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކައުންސިލުން ގެނެސްދޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުމަކީ، އެޑެންޑަމްއެއް (އެއް/އިތުރު) ގެންގުޅޭނެއެވެ.

10.2. 10.1 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެޑެންޑަމްއަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އެޑެންޑަމަކީ ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕޯސްޓުކޮށް ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެޑެންޑަމް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން

11. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާނޭ ބަސް

11.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިގުޅޭ ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިގުޅޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

12. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ

12.1 މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

13. އަގު ހުށަހެޅުން

13.1 ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

13.2 ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޖީއެސްޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން އަގު ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު ޖުމްލަ އަގުން އެއަދަދު އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

14. މުއްދަތު

14.1 މަސައްކަތްކޮށްނިންމަން މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.

14.2 މަސައްކަތްނިންމަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

14.3 ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު

15.1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

16. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

16.1 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

16.1.1 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2)

16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

16.1.3 އެންމެ ކުޑަ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (މި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ހުށަނޭޅި ކަމުގައި ވިޔަސް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. [illegible] ހާލަތްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފުރުޞަތުތަކާއި

ޓާއިރާތަކަން އިސްކަންދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ބަލާނެ ކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް މި ސެކްޝަނާއި ހުށަހަޅުމުން އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.)

16.1.4 ކޯޓޭޝަން/ ބީ.އޯ.ކިއު (ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)

16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)

16.1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ)

16.1.7 ބީޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމުގައިނަމަ ހުށަހަޅާ ބީޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލު

16.2. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ އެވިޑެންސް ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަރުހަލާ ނުވަތަ ސެކްޝަނަށް މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.

16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 5 ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ތަނަވަސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ ޖަދުވަލު 4 ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ހ) ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ބީލަމުގައި އެދިފައިވާ މަސްތަކުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

16.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

16.3.1 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ)

16.3.2 މިބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު 500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކް އަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލު.

(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން

17. ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް

17.1 ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މިޝަރުތަކާ ނުދިމާ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

17.2 ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

17.3 ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

17.4 ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.

18. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި

18.1 މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

18.2 މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑިއެވެ.

18.3 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް:

19.1 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުން

20. ބީލަން ހުޅުވުން

20.1 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.

20.2 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.

20.3 ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑިއެވެ.

21. ހުށަހަޅާ ބީލުމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން	.21.1	ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އުޅޭނަމަ ޗެކްކުރެވި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހު ކުރެވޭނެއެވެ.
	.21.2	ބީލުމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔުއްވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ބީލަންތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނަސް ކަނޑައެޅުން	.22.1	ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނެއެވެ.
		22.1.1 ބީލަން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.
		22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން
		22.1.3 ބީލުމުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްކަން ކަނޑައެޅުން (ރެސްޕޮންސިވްނަސް)
23. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން	.23.1	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން	.24.1	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ހަވާލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދެއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ބަލާނެ ކަމަށް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓު (ޖަދުވަލު 6 - ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު) ގައި ބުނެފައިވާނަމަ މި އުސޫލަށްވެސް ބަލާނެއެވެ.
25. ބީލަމެއް ކެންސަލްކުރުން	.25.1	އިޢުލާން ކުރެވުނު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮކިއުރަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަމެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮކިއުރަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަމެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަމަށް ނުވާނަމަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ބީލަމެއް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ޕްރޮކިއުރަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ	.26.1	ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް، ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

ފަރާތް ހޯދައި،
އެކަން އަންގުން

27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

27.1. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.

27.2. 27.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

27.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 11.12 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

(ށ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް

28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

28.1. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

28.2. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހެވެ.

28.3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޑޮކިއުމަންޓުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 7 ގައި ވާނެއެވެ.

28.4. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

28.5. ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނައިފަރު ކައުންސިލަށް ނެގޭނެއެވެ.

29. އެޑްވާންސް
ފައިސާ އަދި
އެޑްވާންސް

29.1. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އަދި ބޭންކްގެރެންޓީއާއެކު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.61 ގައިވާގޮތުގެމަތިން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ފައިސާގެ ގެރެންޓީ

29.2. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު -/250,000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ނުވާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

29.3. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

29.4. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިގެން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 9 ގައި ވާނެއެވެ.

29.5. އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ނިމުމުން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

30. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

30.1. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލެވެ. ކޮޕީ ހުށަހަޅައިގެން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

30.2. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ދޫވާ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.

30.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ މިސެކިއުރިޓީ ލިބުމުންނެވެ. ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް އިތުރުކުރުމުން އަންނަ މުއްދަތެވެ. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ.

30.4

ހުރިހާ ސެކްޝަނެއްގައި/ ޑެސްކެއްގައި އެއްގަލަށް "ބެނިފިޝަރީ" އަކަށް އޮންނަންވާނީ "ޕްރިއޯރިޓީ ނަމްބަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ. އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ބޭސްލައިން ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއް ޖެހޭނެއެވެ.

31. މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި މަސައްކަތު ބެލުން

31.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.01 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތްތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތު ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަސައްކަތްތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.

31.2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންފޮތާ މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ފޯމް- ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ.

31.3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މަސައްކަތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ބަންދު ނޫން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަސައްކަތު ނިންމައި، މަސައްކަތު ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން މަސައްކަތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މަސައްކަތަށާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ދެއްވަންވާނެއެވެ.

31.4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.03 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތު އަޕީލް ބެލުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

32. މަސައްކަތު އަޕީލް ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

32.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.03 ބީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ދިމާވާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން އިންޑިޕެންޑެންޓް އަޕީލް ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް" އެދި ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.04 ގެ (ހ) ގައި ބުނާ "ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތު އަޕީލް ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑަށް އެޕްލިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށެވެ.

ސެކްޝަން - 3

އުއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

33. މާނަކުރުން

33.1. "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ.

33.2. "މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

33.3. "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ބީލަން ސްޕެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތެވެ.

33.4. "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އުއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.

33.5. "އުއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގެތޭ ވެވޭ އުއްބަސްވުމަށެވެ.

34. ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން

34.1. މި އުއްބަސްވުމުގައި ސާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއުއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އާއްމުގޮތުގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން، ލިޔުމުންނެވެ.

34.2. އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރަސްމީކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލްއިން، ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

34.3. މިއުއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

35. ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

35.1. މިއުއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހާސިލްކުރަންވާނެއެވެ.

35.2. 35.1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތުން މިއުއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކަމަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.

36. ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތާއި ހަވާލުވުން

36.1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ހިދުމަތް ލިބިފައިވާތޯ ބަލާނީ ހަވާލުވުމަށްފަހު ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިންނެވެ. ކޯލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ހިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބަލާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތެއް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

37. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

·37.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

·37.2 މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ބާރިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ދެނިޔެކްކަރިންނާއި ދެމެހެކުމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެބާރިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޭގޮތަށް (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

·37.3 އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނީ "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10·49" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

38. ޖުރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން

·38.1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10·65 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.

·38.2 ޖުމުލަ އަގު -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބިޑުތަކުގައި ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު 0·005 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0·005*LD

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު

LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

ޖުމުލަ އަގު -/500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ބިޑުތަކުގައި ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު 0·0025 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ދޭއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0·0025*LD

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު

LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

38.3. މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލުގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ.

38.4. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނުކުތުމު އޮތްބައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

39. ރިޓެންޝަން ފައިސާ

39.1 ބިލުގެ އަގު 500,000 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ހުށަހަޅާ ބިލުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ބިލުގެ އަގު 5,000,000 (ފަސް މިލިއަން) ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑުވާނަމަ ހުށަހަޅާ ބިލުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 12 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

39.2 މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓާ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރާނީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުން ނެވެ.

40. އެގްރީމަންޓް ބާތިލުކުރުން

40.1 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެފަރާތަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު އަގާއެކު ލިޔުމުން ދެފަރާތުން އެކުލަވާލައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓުގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ހަދައި އެތަކެތި ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން ދިޔަ އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

41. އެހެނިހެން ކަންކަން

41.1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟުވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައިވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އުވާނުލައި ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

42. ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން ފީތައް

42.1. މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް ފީ އަދި އެހެނިހެން ފީތައް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ އެފީތައް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

43. އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން

43.1. މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.49 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

44. އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނު

44.1. މި އެއްބަސްވުން ހިނގާނީ، އަދި ތަފްސީރުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

45. ދެބަސްވުން

45.1. މިއެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

45.2. މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

ސެކްޝަން - 4

(ބީޗް ހުރަހައާ ފަރާތަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު)

ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް

- މިކައުންސިލުން ދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ 1050 ފޫޓު ސަރކަމްފަރެންސިން. ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނެކްސް 1 ގައި ވާނެއެވެ.
- އަދި ހުރަހަޅަންވާނީ ފޫޓުބޮޑު ނައިފަރުން ގެނެސް ހަވާލު ކުރުމުގެ އަގު ހިމަނައިގެންނެވެ.
- ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި މިކައުންސިލުން ދޭ ކުލައިގެ ފޫޓުއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ 350 ފޫޓަކީ ހުރަހަރާ ކުލަ އެނެކްސް 1 ގައި ވާނެއެވެ. ފޫޓުބޮޑު ހުރަހަރާނީ މިދުރުގައި ގޮތެއް ސްޓޭޖްގައެވެ.
- ކޮންމެ ފޫޓެއްގައި ކައުންސިލުގެ ލޯގޯ އެންގްރޭވްކޮށް ފަހުގައި އިންސްޓޯލްކުރާނެއެވެ. ލޯގޯގެ ސްކޮޕް ކައުންސިލުން ޕްރޮކިއުރކުރާނެއެވެ.

އެނެކްސް - 1

PIPPEE CHAIR SPECS

- One-piece moulded monobloc 100%
- Pippee Heavy Duty Polypropylene stacker
- Guaranteed not to break under intended use.
- High luster finish
- Maintenance free
- Suitable for indoor and outdoor use
- Weight rating – 150kg to 180kg
- Heavy duty resin shell

DIMENSIONS

Overall

W44cm x D52cm x H80cm

Seat

W38cm x D36cm x H41cm

Back Height: 45cm

FINISHES

Green Shades (each shade 350 chairs)

Color codes are in RGB

#00a383	#008268	#00614e

ޖަދުވަލު 1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.			
1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)	✓	
2	ކޮންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	✓	
3	އެސްއެމްއީ، ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ		
4	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު) (ބީލުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ)		
5	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)	✓	
6	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)	✓	
7	ބީލުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ)		
8	6.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.	✓	
9	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަސްލު (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް) ޖަދުވަލު 7	✓	
10	ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯމު (ބީލުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ)		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.			
11	ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)		
12	ޖަދުވަލު 4 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)		
13	ޖަދުވަލު 5 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ އިޢުލާނާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.			
14	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިލިސްޓްގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި		
15	ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ޖުމްލަ ސަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ސަފުހާކަން އެނގޭގޮތަށް)		
16	ސަފުހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި		
17	ބީލުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ވަކިން ފައިލްކުރުން ބައިންޑްކޮށް / ރިބަސްޓިޗްކޮށްފައި		
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް			
18	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިތާ 3 މަސް ހަމަނުވާ)		
19	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ އަސްލު (ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް) ޖަދުވަލު 8		

ޖަދުވަލު 2: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. މަސައްކަތް:

		ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:	
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:		އިޢުލާނުގެ ނަމްބަރު:	
އިޢުލާން ތާރީޚް:		މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:	

2. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ވިޔަފާރި/ކުންފުނީގެ ނަން:		ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު:	
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:		ވިޔަފާރި އެޑްރެސް:	
ފޯނު ނަންބަރު:		އީމެއިލް:	
އިންކަމް ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:		ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު:	

3. މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު

ހުށަހަޅާ އަގު	
ޖީ.އެސް.ޓީ (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމައެވެ.)	
ޖުމްލަ އަގު	
ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް)	
މުއްދަތު (ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)	

4. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

- މަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މިމަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. މިބީލަމުގައި ސަބްމިޝަން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދޮގުކަމަށް ވާނަމަ، މިބީލަން ބާތިލް ވާނެކަން އެނގިގެން، ބީލަމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
- އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރުން ނިންމައިފިނަމަ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް، މަތީގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުށަހަޅަމެވެ.

ނަން	އެޑްރެސް	އައި.ޑީ ކާޑު #	ސޮއި	ތައްގަނޑު

ބިޑަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

1. ބިޑަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު	
ނަން	
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް	
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު	
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު	
ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު	
ފޯނު ނަންބަރު	
އީމެއިލް އެޑްރެސް	

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)	
ނަން	މަޤާމު
	މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
	ޑިރެކްޓަރ
	ޑިރެކްޓަރ

3. އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް އިން ދޫކުރާ ޕްރޮފައިލްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.

ޖަދުވަލު 4

މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު			
#	އެކައުންޓް ނަންބަރު	އެކައުންޓް ބާލަންސް	ފާއިތުވި މަހުގެ ނިހާޔަތަށް ބެލެންސް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
1			
2			
3			
4			
5			
ޖުމްލަ			

ބީލަން ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވިޔަފާރީގެ ނަން:	
ނަން:	
މަޤާމު:	
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:	
ތާރީޚު:	
ސޮއި:	
ތައްގަނޑު:	

ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު (މާރކްސް ލިބޭނީ މި ތާވަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް)				
#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ފެށިގެނެވުނު	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ރުފިޔާ ވަޒީފާއިން)
.1				
.2				
.3				
.4				
.5				
.6				
.7				
.8				
.9				
.10				

ބީލަން ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ތައްގަނޑު:

ޖަދުވަލު 6

ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު (ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ)

.1

#	ކްރައިޓީރިއާ	ވެއިޓޭޖް / ޕަރސަންޓް
.1.1	ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު $Marks = \frac{\text{Minimum Price}}{\text{Proposed Price}} \text{ x } 60\%$	60%
.1.2	ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބޯޓާއި މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް. މިގޮތުން މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީ މަސައްކަތްފުރިހަމަކުރުން، މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް (ސެޓްފިކެޓް) ދީފައިވާ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް 4 މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ. ގިނަވެގެން މިބައިން ދެވޭނީ 20 މާރކްސް އެވެ.	20%
.1.3	މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ މުއްދަތު ކުރުވުން . $Marks = \frac{\text{Minimum period}}{\text{Proposed Period}} \text{ x } 20\%$	20%

.2

ޢިސްކަން ދޭން އުސޫލު	އާން	ނޫން
ބީލަން ހަވާލުކުރާ ކުރާއިރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (G-23/2022) އަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން		✔

ޖަދުވަލު 7

ސެކިއުރިޓީ/ ބޭންކް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.
………………………………… {Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office}
Beneficiary: {Name and Address of Employer}
Date:
TENDER GUARANTEE No.: ___________________________
We have been informed that ___________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ ("the IFB").
Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.
At the request of the Tenderer, we _____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of __________ [amount in figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:
(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender; or
(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB.
This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date} twenty-eight days after the expiration of the Tenderer's Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]

ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Performance Security

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
Bank's Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]
Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity]
Performance Guarantee No:
We have been informed that ……. [name of the Contractor], (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No. . . .. [procurement reference number of the Contract]. dated [insert day and month], [insert year], with you, for the execution of ………………. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").
Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.
At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………… **[name of the currency and amount in figures]** **1**…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.
This guarantee shall expire, no later than the …. day of . . . . , ... **2**, and any demand for payment under it must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed …. [six months] [one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.
. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]**

Note: -

All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final document.

1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer.

2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.

ޖަދުވަލު 9

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ނަމޫނާ

Advance Payment Security

[The bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated.]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the Procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
[Issuing bank's letterhead]
Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity]
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.]
Advance Payment Guarantee No:
We have been informed that ………. [name of the Contractor] (hereinafter called "the Contractor") has entered into Contract No……. [procurement reference number of the Contract], dated [insert day and month], [insert year] with you, for the execution of …………………….. [name of contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract").
Furthermore, we understand that, according to the Conditions of the Contract, an advance payment in the sum ……. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance payment guarantee.
At the request of the Contractor, we …….. [name of the Bank]. hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of …….. [name of the currency and amount in figures] * (……. [amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.
It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to above must have been received by the Contractor on its account number ………. [Contractor's account number]. at …….. [name and address of the Contractor's Bank].
The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …... day of …………. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months] [one year], in response to the Employer's written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

. . . . **[Seal of Bank and Signature(s)]** . . . .

Note:

All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final document.
1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency acceptable to the Employer.

2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. The Employer should note that in the event of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the guarantee.